

Pitanja za JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto pod
rednim brojem 1. Finansijski knjigovođa

1. Privredno društvo je:
2. Osnovni kapital društva kapitala prilikom osnivanja obezbjeđuje se:
3. Elementi uspješnosti poslovanja:
4. Pojam osnovne računovodstvene ravnoteže:
5. Kada je prestalo ograničenje isplate toplog obroka radniku koji se nalazi na službenom putovanju, tj. Od kada se radniku može isplatiti zajedno topli obrok i dnevnicu bez stvaranja dodatnih poreznih obaveza za poslodavca.
6. Razvrstavanje pravnih lica:
7. Rok za podnošenja PDV prijave uz KEP počeo je teći od:
8. Opcije mišljenja eksternog revizora:
9. Od kada teče nova stopa zatezne kamate
10. S kojeg računa se plaćaju javni prihodi:
11. Najznačajniji javni prihod budžeta BiH, je:
12. Šta je ulazni PDV:
13. U svrhu obračuna poreza na dohodak, rezidentom Federacije BiH se smatra osoba koja:
14. Mjenica je isprava / vrijednosni papir koji:
15. Rok zastare potraživanja između ostalog se prekida:
16. Odbor za reviziju privrednog društva provodi sljedeće aktivnosti:
17. Uprava privrednog društva je nadležna da:
18. Finansijski položaj poduzeća može se vidjeti u:
19. Analiza finansijskih izvještaja provodi se:
20. Upravljanje kratkoročnom imovinom predstavlja upravljanje:
21. Za pripremu i prezentaciju revidiranih finansijskih izvještaja odgovornost snosi:
22. Neovisna revizija pomaže procesu finansijskog izvještavanja jer revizija:
23. Nematerijalnu imovinu koju, u skladu s MRS 38 – Nematerijalna imovina, treba uključiti u bilans stanja, čini:
24. Stalno sredstvo koje se klasificira kao sredstvo namijenjeno prodaji (prema MSFI 5) mjeri se po:
25. Prema MSFI, obračun amortizacije materijalnih stalnih sredstava se prekida:
26. Preduzeće koje na dan obračuna i plaćanja poreza na dodatu vrijednost ima veći iznos poreza na dodatu vrijednost i skazan na računu, akontacionog poreza na dodatu vrijednost od iznosa i skazanog na računu na plaćenog poreza na dodatu vrijednost, po fiskalnim propisima:
27. Kada se ne vrši smanjenje sopstvenog kapitala:
28. Osnovne vrste revizije su:
29. Revalorizacija opreme se u skladu sa MSFI za MSE vrši se (kada)
30. Kompletan set finansijskih izvještaja u skladu sa MRS 1 obuhvata:

31. *Investicione nekretnine obuhvataju:*
32. *Cijena koštanja proizvoda (usluge) po jedinici izračunava se:*
33. *Smatra se da je privredno društvo steklo pravni subjektivitet:*
34. *Poreska osnovica poreza na dobit se utvrđuje:*
35. *Šta predstavlja uobičajene primjere računovodstvenih procjena:*
36. *Osnovni kapital društva kapitala prilikom osnivanja obezbjeđuje se:*
37. *Od kada je počela primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka?*

LITERATURA:

- *Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15)*
- *ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH", br. 8/2005, 81/2008, 22/2009 i 109/2012)*
- *Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Službene novine FBiH 15/2021)*
- *ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST BOSNE i HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008, 33/2017, 46/2023, 80/2023 i 20/2025)*
- *Zakon o porezu na dohodak (Sl. novine BiH 10/2008, 9/2010, 44/2011, 65/2013)*
- *Zakon o visini kamatne stope (Službene novine Federacije BiH broj: 18/20)*
- *ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU FEDERACIJE BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/2015, 79/2015, i 4/2021)*